

## U SHELA MULENZHE PHALAMENNDENI

Phalamennde yo qewa maanda nga Ndayotewa uri i dzenise tshitshavha kham ishu-mo yayo na maitele ayo. Vhathu vhaswa ngaurali vha kombetshedza uri vha dhenele kha mushumo wa Phalamennde.

Hu na ndila dzo fhambanaho dza u swikela Phalamennde u fana na u dalela Phala-mennde kha lwendo lu re na vhaeletshedzi, webusaithi ya Phalamennde ya,

[www.parliament.gov.za](http://www.parliament.gov.za), u dalela mobisaithi kha m.parliament.gov.za, u tevhela rine kha thwita kha @ParliamentofRSA na u ŋola siajari ja Facebook yashu u itela mas-wamaswa kana u "ñwalisa" kha tshanele ya You Tube ya Phalamennde kha youtube.com/ParliamentofRSA.

U ita uri zwi leluwe u swikela Phalamennde, hu na mbekanyamushumo ine ya pfi "Member's Interface" ine khayo vhathu vhaswa vha nga ḥangana na mirađo ya Phalamennde nga muthihi muthihi nga ha mafhuno a vha kwamaho. Vha nga ḥovha hafhu vha bvisa vhupifiava havho nga u tou amba kana nga makumedzwa o tou ñwalwaho.

Vhaswa vha vhumba tshipida tsha tshitshavha tshine tsha nga kona u dzenela Mi-tangan-gano ya Komiti hune vhunzhi ha mushumo wa Phalamennde wa itwa hone na u dz-henela madzulo u itela u lavhelesa, u dipfumisa na u ñimaandafhadza.

U engedza afho Phalamennde i na vhurangeli ho fhambanaho ho livhiswaho kha Vhaswa u fana na Phalamennde ya Lushaka ya Vhaswa na Nyambedzano dza Vhaswa Ṭaf-ulan-i, ye ya a vha i pulatifomo yo sikwaho nga Sekhithara ya Vhusimamilayo ui Vhaswa vha kovhekane mihumbulu, u humbula nga ha vhumatshelo havhop na u dzinginya thandululu dza khaedu dzo vha livhananho. I netshedza vhathu vhaswa tshifhinga tsha u shela mulenzhe kha u kona u vhona mishumo yavho na vhudifhinduleli kha u fhaṭa vhuthihi na u fhaṭa lushaka sa vhadzulapo vha re na nungo vha Afrika Tshipembe. Phalamennde ya Lushaka ya Vhaswa yo livha kha u:

- Pembelela mvutshelano dza matshuden i 1976, dze dza shela mulenzhe nga maanda kha u qisa dimokirasi Afrika Tshipembe;
- Netshedza pulatifomo kha vhaswa ya u kovhekana tshenzhemo ya ñivazwakale ya vhaswa vha 1976;
- Netshedza pulatifomo ya nyambedzano ngaha mafhuno mahulwane o livhanaho vhaswa vha namusi;
- Sika tshikhala tsha u sedza rothe miumbulu ya u qisa maanda a khwiñe na u maandafhadza vhaswa vha namusi;
- Disa nzhele nga ha mushumo wa Sekhithara ya Vhusimamilayo;
- Tshimbida u shela mulenzhe ha vhaswa kha vhusimamilayo na mañwe maitele a Sekhithara ya Vhusimamilayo;
- Tuṭuwedza vhuthihi ha matshilisano;
- Ita uri Sekhithara ya Vhusimamilayo i vhe na khanedzano ngaha mafhuno a kwamaho vhaswa na u vhona uri u thoma u shuma ha mbekanyamaitele na milayo i kwamaho vhaswa vha Afrika Tshipembe; na
- Ita uri Khorondangi i vhe na vhudifhinduleli.

## MAGUMO

Phalamennde i isa phanda na u pembelela vhaswa ñwaha muñwe na muñwe nga ḥuvha ja 16 Fulwi 2017 nga u elelwa mushumo wa vhaswa kha mboholowo ya Afrika Tshipembe u bva kha muvhuso wa Khethululo, nga vhurangeli ho fhambanaho u fana na Phalamennde ya Vhaswa na Nyambedzano dza Vhaswa vhe Ṭafulan-i, vhukati ha zwiñwe. Sa lushaka, rothe ri ḥoda tshitshavha tshi sa sedzi murafho tsho disendekaho kha pfanelo dza mutheo na mboholowo dzi re kha Ndayotewa. Rothe ri elelwa ndivho dza Pulane dza Mveledziso ya Lushaka u fhaṭa vhumatshelo havhuđi ha vhaswa vha Afrika Tshipembe nga u sika zwikhala zwa khwiñe zwa pfunzo na ikonomi zwa vhathu vhaswa na u livhisa nungo kha u bvisa u sa lingana ha mbeu.

Produced by Public Education Office

CELEBRATING SOUTH AFRICAN  
YOUTH



PARLIAMENT  
OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

www.parliament.gov.za  
P.O. Box 15, Cape Town, 8000.  
Telephone: (021) 403 3341  
Facsimile: (021) 403 3535



U PEMBELELA  
VHASWA VHA AFRIKA  
TSHIPEMBE 2017



# U PEMBELELA VHASWA VHA AFRIKA TSHIPEMBE 2017

## TSIANGANE

Fulwi 16 hu pembelela mvutshelano dza 1976 dze dza thoma ngei Soweto dza phađalala na shango ḥothe zwe zwa shandukisa tshiimo tsha polotiki na matshilisano Afrika Tshipembe. Nga heli ḫuvha, vhukati ha matshudeni a 3000 – 10 000 a vsharema vho matsha nga mulalo u gwalabala Mulayo wa Pfunzo ya Vharema, ye ya thomiwa nga Muvhuso wa Khethululo u itela u disa kharikhulamu yo fhambanaho ya vhagudisa vha vsharema, i sa linganiho na ya vhatshena na u dzhenisa Tshivhuru sa luambo lwa u gudisa, nga khombekhombe

Naho zwo rali, matshudeni, vho dzhena zwiṭaraṭani zwa Soweto he mapholisa o ḫitamaho vhukuma a thuntsha gese i bvisaho miđodzi na hone nga murahu vha matshudeni nga gulu. Hezwi zwo ita uri hu vhe na migwalabo shango ḥothe hu tshi itelwa muvhuso wa Khethululo.

Namusi, Afrika Tshipembe ḥi Iwela u disa tshitshavha tshi sa sedzi murafho tsho ḫitkaho nga pfanelo dza mutheo na mboholowo dzi re kha Ndayotewa dzo livhiswaho kha ḫuthuwedzo na tsireledzo ya pfanelo dza vhuthu dza Maafrika Tshipembe.

Ńwaha uno ndi anivesari ya vhu 41 ya ḫuvha ḥi ja ḫivhawakale khathihi na u pembelela miñwaha ya 20 u bva tshe ha vhumbiwa Khoro ya Lushaka ya Mavundu.

## U PEMBELELA VHASWA VHA AFRIKA TSHIPEMBE

Phalamennde i tenda uri Vhaswa ndi vharangaphanda vha matshelo vha shango ḫashu. Ngauralo milayo i livhiswa kha u konisa vhathu vhaswa u swikela vhukoni havho. Vhaswa vha kwamea nga maandā nga vhushayamushumo, vhushai, u sa lingana, khaedu dza matshilisano na ikonomi.

Pulane dza Lushaka dza Mveledziso (NDP) dzi dzhiea ḥtha uri mveledziso na nyaluwo ya shango zwi ḫutuwedza wa nga tshiimo tsha mvelaphanda kha u bveledza vhukoni na u alusa khonadzeo dza vhutshilo dza vhaswa. Vhaswa vha re na zwikili zwa ḥtha vha khwiñe kha u vhea shango kha ndila ya nyaluwo na u khwiñisa vhukoni ha shango kha ndisedzo ya tshumelo kha vhathu vha. NDP i dzhiea ḥtha uri vhaswa vha na mushumo wa ndeme kha mveledziso ya shango na ḫanganedza uri Afrika Tshipembe ḥi na tshivhalo tshi re ḥtha tsha vhaswa na vhathu vhanzhi vha re kha vhukale ha u nga shuma, vhane vha vha vhakwameaho vha ndeme kha u sika mveledziso na shango ḥo pfumaho.

Ndivho dza NDP, vhukati ha džiñwe, ndi dzi tevhelaho:

- U khwiñisa sisteme ya tshikolo, hu tshi katelwa u engedza tshivhalo tsha matshudeni vha swikelaho ḥtha ha phesenthe dza 50 kha ḫitheresi na mbalo, u engedza phimo ya u pfectesa ha vhagudisa u ya kha phesenthe dza 90 na u khwathisa vhugudisi ha vhadeddzi;
- U khwathisa mbekanyamushumo dza tshumelo dza vhaswa na u thoma mbekanyamushumo ntswa dza tshitshavha u ḫetshedza vhathu vhaswa vhugudisi ha zwikili zwa vhutshilo, vhugudisi ha vhbindudzi na zwikhala zwa u shela mulenzhe kha mbekanyamushumo dza mveledziso ya tshitshavha;
- Ukhwathisa na u ḫandavhudza tshivhalo tsha magudedzi a FET u engedza phimo ya u shela mulenzhe ya vhaswa u swika kha phesenthe dza 25;
- U engedza phimo ya vhatelwadigiri ya magudedzi a FET u swika kha phesenthe dza 75;
- U ḫetshedza thuso ya ndamedzo yo ḫalaho ine ya katela mbadelo dza tshikolo, bugu, vhudzulo na gavhelo ja u tshila kha matshudeni vha bvaho miñani ya vhushai;
- U bveledza senthara dza tsireledzo dza tshitshavha u thivhela vhutshinyi na u katela vhaswa kha vhurangeli uhu;
- U thoma mbadelo ya muthelo wa ḫuthuwedzo kha vhatholi u itela u fhungudza mbadelo ya vhatholiwa vhaswa ;
- U badela mutikedzelo kha sekhithara ya u thola nga murahu ha u thola vhatelwadigiri vha giredi 12 kha mishumo musi vho phasa zwavhuđi;
- U endedza mbekanyamushumo ya u guda mushumo na uri votshara dza vhugudisi dici wanale thwii kha vhađodi vha mushumo;
- U thoma tshikimu tsha fomaļa tsha u ḫoda vhatelwadigiri uri tshumelo ya tshitshavha i kokodze vhathu vha re na zwikili; na;
- U engedza mushumo wa vhbindudzi ha muvhuso nga u gudisa vhatshila na vhoraphurofesheni vha thekeniki.

Kha dzhango, Agenda 2063 i ḫutuwedza, vhukati ha zwiñwe, mvelaphanda i tshimbidzaho nga vhathu kha ja Afrika hune vhukoni ha vhaswa ha dzhiea ḥtha. Hezwi zwi amba u bveledza mbekanyamaitele na vhupo ha mulayo hune u shaya mushumo nga vhaswa ha do fhungudza na hone vhaswa vha fhlufhedzisa vhuswikelio ho fhelelaho kha pfunzo, vhugudisi, zwikili, thekhinođodzhi, tshumelo dza mutakalo, mishumo na zwikhala zwa ikonomi. Agenda 2063 i na luvhonela lwa dzhango hune vhavhera na magombagomba vha do vhone ndila ya tshitshavha tsha ndivho tsha Afrika na hone vha do shela mulenzhe kha mvusuludzo na vhbindudzi. I ḫovha hafhu ya ḫanganedza

uri u isa phanda na u sika zwikhala zwi bveledzaho, misi yothe, hu vhonala vhukoni ha vhaswa tshothe.

## MUSHUMO WA PHALAMENNDE KHA MVELEDZISO YA VHASWA

Phalamennde na komiti, u fana na Komiti ya Phothifolio nga ha Vhafumakadzi, Vhana na Vhathu vha re na Vhuholefhalo na Komiti ya Vhulavhelesi, u Tola na u Vhiga nga ha Vhafumakadzi, Vhana na Vhathu vha re na Vhuholefhalo, dzine dza ḫoda u shuma na mafhungo a vhaswa. Komiti hedzi dici na vhuđihinduleli ha vhulavhelesi nga ha mafhungo a vhaswa na hone dici fanela u shuma na milayo ine ya kwama vhaswa

Phalamennde kha maandā ayo othe a u sika milayo, yo sika milayo minzhi ine ya fana na Mulayo wa u Maandahadza Vharema kha Ikonomi yo ḫandavhuwaho wa 2003, Mulayo wa Mveledziso ya Zwikili wa 1998 na Mulayo wa Ndinganyiso ya Kushumele.

Afrika Tshipembe ḥi ḫanganedza Mbekanyamaitele ya Vhaswa ya 2015-2020 (NYP 2020) u khwathisa vhurangeli ha vhaswa vhune ha isa phanda vhukoni ha vhathu vhaswa kha u shela mulenzhe kha tshanduko ya ikonomi na tshitshavha. Mvelele khulwane dza NYP 2020 ndi u maandahadza vhathu vhaswa vhane vha khon kona u vhone vhukoni havho ho fhelelaho na u pfectesa mishumo yavho na vhuđihinduleli kha u shela mulenzhe hu pfecteseaho kha mveledziso ya Afrika Tshipembe ḥi si na murafho, ja u lingana, dimokirasi na hone ḥo pfumaho .

U engedza afho, dzangalelo ja Vhaswa ḥi diswa nga Zhendedzi ja Lushaka ja Mveledziso ya Vhaswa (NYDA) na hone ḥi vhuswa nga Mulayo wa Zhendedzi ja Lushaka ja Mveledziso ya Vhaswa. Ndi tshiimisa tshi fhindulaho thwii khaedu dza ikonomi dzine vhaswa vha ḫanganedza nga u thoma pulatifomo ya u sika mishumo, mveledziso ya zwikili na u firisa zwikili u itela vhaswa vha Afrika Tshipembe.

Milayo i tevhelaho, vhukati ha miñwe, i kwamaho vhaswa yo phasiswa kha miñwaha ya 20 yo firaho:

- Ndayotewa
- Mulayo wa Zhendedzi ja Mveledziso ya Vhaswa
- Mulayo wa Zwikolo wa Afrika Tshipembe
- Mulayo wa Vhugudisi na u isa Phanda Pfunzo
- Mulayo wa Pfunzo ya ḥtha
- Mulayo wa Mveledziso ya Zwikili
- Mulayo wa Ndinganyiso ya Kushumele
- Mulayo wa u Maandahadza Vharema kha Ikonomi wo ḫandavhuwaho

Phalamennde kha mushumo wayo wa vhulavhelesi, i sedza u thoma u shuma ha milayo iyi u vhone uri ndisedzo ya tshumelo i ḫavhanyisa na vhuđihinduleli. Phalamennde yo vhumba Komiti ya Phothifolio na Komiti ya Vhulavhelesi, u Tola na u Vhiga u itela uri muvhuso u vhe na vhuđif-

hinduleli kha u thoma u shuma ha milayo iyi, ndi uri, Komiti ya Phothifolio nga ha Pfunzo ya ḥtha, Komiti ya Vhulavhelesi, u Tola na u Vhiga nga ha Mitambo na Vhumvumvusi na Pfunzo na Komiti ya Phothifolio nga ha Vhafumakadzi, Vhaswa na Vhathu vha re na Vhuholefhalo.

## U PEMBELELA MIÑWAHA YA 20 YA NDAYOTEGA NA MIÑWAHA YA 20 YA KHORO YA LUSHAKA YA MAVUNDU

Phalamennde ya Riphabuliki ya Afrika Tshipembe i khou pembelela miñwaha ya 20 u bva tshe Ndayotewa ya vhuimo ha ḥtha ya ḫanganedza na miñwaha ya 20 ya u thomawa ha Khoror ya Lushaka ya Mavundu. Ndayotewa ndi muhulwane wa shango na hone ndi mushumo washuwa u hulisa, u pilela na u tsireledza Ndayotewa yashu. Mudzulapo muñwe na muñwe wa Afrika Tshipembe hu tshi katelwa na vhaswa u na tshiiisi tshiiñe na tshiiñe tsha u díkukumusa nga Ndayotewa yashu.

Khoro ya Lushaka ya Mavundu (NCOP) yo thoma u vha hone nga ḫuvha ja 6 Luhuhi 1997. Ndayotewa ya Riphabuliki ya Afrika Tshipembe yo swielela u thomawa ha NCOP sa Nndu ya Vhuvhili ya Phalamennde. Ndayotewa i buletshedza uri mushumo wa NCOP ndi u imela mavundu, u vhone uri madzangalelo a mavundu a dzhiea ḥtha kha sia ja lushaka ja Muvhuso. NCOP ndi ndila ya ndeme ya u swikela vhuvhushi ha ḫumisano. NCOP i sedzeswa kha vhuvhudzisi, vhukonanyi, vhudavhidzani na mveledziso ya vhufarakani vhukati ha masia a lushaka, a mavundu na a muvhuso wapo.

Ndivho khulwane dza u pembela miñwaha ya 20-ndi u:

- Hulisa na u khoda vhorapolotiki vhahulwane, vhaambedzani na vhañwali (vhabveledzi ) vha Ndayotewa;
- Pembelela miñwaha ya fumbili ya Ndayotewa ya dimokirasi ya u thoma ya Afrika Tshipembe na zwa swikela kha pfanelo dza polotiki, matshilisano na ikonomi na mboholowo, pfanelo dza vhuthu na u vhusa nga mulayo zwa vhathu vhothe vha Afrika Tshipembe;
- ḫanganedza vhufunashango na u fhaña lushaka nga mafulufulu a maandā o engedzwaho a lushaka kha ndivho dza Ndayotewa;
- U dzhenisa na u humbudza vhakhethi nga ha ndeme ya tshanduko yo diswaho nga Ndayotewa, ho sedzeswa kha pfanelo dici wanalahi kha Mułayibye wa Pfanelo; na
- ḫutuwedza nyambedzano na u ḫekana tshenzhemmo ya zwone u ḫanganedza ha Ndayotewa ha amba zwone kha vhutshilo ha mirafho yo fhambanaho.